

Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo” br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 6. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH”, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 53. stav (4), člana 92., kao i člana 234. st. (1) i (2) i člana 237. stav (1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 46/10), čl. 11. i 71. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 40/10), Skupština Kantona Sarajevo na ____ sjednici, održanoj _____ 2012. godine, donijela je

PRIJEDLOG

O D L U K U **O PREUZIMANJU PRAVA I OBAVEZA OSNIVAČA I** **USKLAĐIVANJU ORGANIZACIJE I POSLOVANJA** **JAVNE USTANOVE „APOTEKE SARAJEVO“**

DIO PRVI - UVODNI DIO

Član 1.

(Osnivač)

(1) Skupština Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Osnivač) je Osnivač Javne ustanove „Apoteke Sarajevo” koja je osnovana u cilju obavljanja farmaceutske djelatnosti i osiguranja snabdijevanja stanovništva, zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika koji obavljaju privatnu praksu, lijekovima i medicinskim sredstvima.

(2) Ovom odlukom vrši se preuzimanje prava i obaveza Osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja Javne ustanove „Apoteke Sarajevo” sa odredbama Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 40/10) i Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 46/10), (u daljem tekstu: Federalni zakon).

Član 2.

(Naziv i sjedište)

(1) Apoteka iz člana 1. stava (1) ove odluke nastavlja sa radom i posluje pod nazivom: Javna ustanova „Apoteke Sarajevo” (u daljem tekstu: Apoteka), u državnoj svojini.

(2) Sjedište Apoteke je u Sarajevu, ulica Saliha Hadžihuseinovića Muvekite broj 11.

Član 3.

(Status pravnog lica)

Apoteka ima svojstvo pravnog lica i upisana je u sudski registar kod nadležnog suda u Sarajevu.

Član 4.

(Djelatnost)

(1) Djelatnost Apoteke je obavljanje farmaceutske djelatnosti na primarnom nivou, a koja obuhvata slijedeće:

- a) snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima;
- b) snabdijevanje herbalnim lijekovima i herbalnim supstancama;
- c) snabdijevanje homeopatskim lijekovima;
- d) izrada i snabdijevanje magistralnim i galenskim lijekovima;
- e) snabdijevanje dječijom hranom i dječijom opremom, kao i dijetetskim proizvodima;
- f) snabdijevanje kozmetičkim i drugim sredstvima za njegu i očuvanje zdravlja;
- g) savjetovanje u vezi pravilne primjene lijekova, medicinskih sredstava, herbalnih i homeopatskih lijekova, kozmetičkih i dijetetskih proizvoda;
- h) pružanje dodatnih usluga u svrhu provođenja preventivnih mjera za očuvanje i zaštitu zdravlja stanovništva, a koje podrazumjeva mjerenje određenih parametara koje pacijenti mogu i samostalno odrediti u postupku samokontrole, pri čemu ove

usluge imaju savjetodavni karakter i ne pružaju se u svrhu postavljanja dijagnoze kao što su mjerenje šećera u krvi, krvnog pritiska, težine i sl.;

(2) U skladu sa Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 („Službeni glasnik BiH”, broj 47/10), djelatnost Apoteke obuhvata slijedeće razrede:

- a) 21.10 – Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda
- b) 21.20 – Proizvodnja farmaceutskih preparata
- c) 21.42 – Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata
- d) 46.45 – Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
- e) 46.46 – Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima
- f) 47.73 – Djelatnost Apoteke
- g) 47.74 – Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalicama u specijalizovanim prodavnicama
- h) 47.75 – Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama
- i) 63.11 – Obrada podataka
- j) 86.90 – Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite.

Član 5.

(Statut Apoteke)

(1) Statut je osnovni opći akt Apoteke, koji donosi Upravni odbor Apoteke uz obaveznu saglasnosti Osnivača.

(2) Statutom Apoteke se uređuju osnovna pitanja vezana za rad Apoteke i to:

- a) naziv i sjedište Osnivača Apoteke;
- b) naziv i sjedište Apoteke;
- c) djelatnost Apoteke;
- d) izvor i način obezbjeđenja sredstava za rad Apoteke;
- e) način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad приходima;
- f) prava i obaveze Osnivača u pogledu obavljanja djelatnosti zbog koje je Apoteka osnovana;
- g) međusobna prava i obaveze Apoteke i Osnivača;
- h) imenovanje direktora i organa upravljanja Apoteke;
- i) stručna tijela Apoteke, mandat članova stručnih tijela, način izbora i finansiranje;
- j) lice koje će do imenovanja direktora Apoteke obavljati poslove i vršiti ovlašćenja direktora;
- k) druga pitanja od značaja za rad Apoteke.

Član 6.

(Statusne promjene i promjena djelatnosti)

(1) Apoteka ne može vršiti statusne promjene (promjena naziva, sjedišta i druge promjene utvrđene zakonom), bez saglasnosti Osnivača.

(2) Promjenu ili proširenje djelatnosti Apoteka ne može obaviti bez saglasnosti Ministra zdravstva Kantona Sarajevo, (u daljem tekstu: Ministar), koja se daje u formi rješenja, a na način i u postupku propisanim Federalnim zakonom.

Član 7.

(Unutrašnja organizacija)

(1) Apoteka može u svom sastavu organizovati slijedeće organizacione jedinice: ogranak apoteke, depo, galensku laboratoriju. Navedene organizacione jedinice nemaju svojstvo pravnog lica.

Član 8.

(Prava i obaveze Apoteke)

(1) Danom stupanja na snagu ove odluke Apoteka zadržava objekte i opremu na korištenje, zaposlenike, odnosno sva prava i obaveze JU „Apoteke Sarajevo”.

(2) Objekti i oprema iz stava (1) ovog člana su svojina Osnivača.

Član 9.

(Zakup)

(1) Apoteka može dio svojih zdravstvenih i nezdravstvenih kapaciteta (prostor i opremu) izdati u zakup, ukoliko to ne remeti obavljanje djelatnosti Apoteke.

(2) Upravni odbor Apoteke svake kalendarske godine odlukom utvrđuje višak zdravstvenog i nezdravstvenog prostora, a uz prethodno pribavljeno pozitivno mišljenje Ministra.

(3) Nakon pribavljenog pozitivnog mišljenja Ministra i odluke Upravnog odbora Apoteke, direktor Apoteke raspisuje javni oglas za prikupljanje ponuda za davanje u zakup jedinica zakupa, u skladu sa Federalnim zakonom i drugim propisima koji regulišu ovu oblast, kao i propisima koji regulišu oblast javnih nabavki.

Član 10.

(Sredstva rada)

Sredstva za rad i razvoj Apoteka ostvaruje:

- a) ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo odnosno drugim kantonalnim zavodima zdravstvenog osiguranja na kojima se nalaze prodajne jedinice Apoteke,
- b) ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine,
- c) ugovorom sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo (daljem tekstu: Ministarstvo) i drugim ministarstvima zdravstva na kojima se nalaze prodajne jedinice Apoteke,
- d) ugovorom sa fakultetima i drugim visokim školama zdravstvenog usmjerenja,
- e) ugovorom na osnovu proširenog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja,
- f) iz sredstava Osnivača,
- g) iz sredstava budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona odnosno jedinica lokalne samouprave,
- h) iz učešća korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite,
- i) prodajom gotovih lijekova, vlastitih galenskih i magistralnih pripravaka i prodajom drugih roba odobrene djelatnosti,
- j) iz učešća osiguranih lica (participacija) kod preuzimanja lijekova propisanih na recept,
- k) iz sredstava pravnih i fizičkih lica za izvršene usluge iz odobrene djelatnosti,
- l) slobodnom prodajom usluga na tržištu, te
- m) iz drugih izvora na način i pod uvjetima određenim zakonom i Statutom Apoteke.

Član 11.

(Prihodi i rashodi)

Način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima kao i način na koji se pokriva višak rashoda nad приходima, regulisat će se Statutom Apoteke.

Član 12.

(Odgovornost za obaveze)

(1) Apoteka je odgovorna za svoje obaveze imovinom kojom raspolaže.

(2) Osnivač Apoteke je supsidijarno odgovoran za obaveze Apoteke, do visine osnivačkog uloga.

DIO DRUGI – ODGOVORNOST I OBAVEZE APOTEKE PREMA OSNIVAČU

Član 13.

(Odgovornost i obaveze prema Osnivaču)

(1) Apoteka je odgovorna Osnivaču za rezultate svog rada i djelovanja u svim oblastima za koje je nadležna.

(2) Obaveze Apoteke prema Osnivaču su:

- a) da pribavi saglasnost Osnivača kod svih statusnih promjena Apoteke;
- b) da pribavi saglasnost Osnivača kod donošenja Statuta Apoteke;
- c) da pribavi saglasnost Osnivača kod donošenja godišnjeg programa rada sa finansijskim planom;
- d) da najmanje jednom godišnje podnosi Osnivaču izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Apoteke, koji sadrži: izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada, izvještaj o finansijskom poslovanju, izvještaj o radu Upravnog odbora, izvještaj o radu direktora i izvještaj o radu Nadzornog odbora;
- e) da pribavi saglasnost Ministra kod proširenja i promjene djelatnosti Apoteke;
- f) da pribavi saglasnost Ministarstva kod donošenja Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta;
- g) druge obaveze utvrđene zakonom.

DIO TREĆI - ORGANI UPRAVLJANJA, RUKOVOĐENJA I KONTROLE POSLOVANJA APOTEKE

Član 14.

(Upravni odbor)

(1) Organ upravljanja u Apoteci je Upravni odbor.

(2) Djelokrug Upravnog odbora je:

- a) donošenje Statuta Apoteke;
- b) imenovanje i razrješavanje direktora odnosno v.d. direktora Apoteke;
- c) utvrđivanje planova rada i razvoja Apoteke;
- d) utvrđivanje godišnjeg programa rada;
- e) donošenje finansijskog plana i usvajanje godišnjeg obračuna;
- f) donošenje opštih akata o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji poslova i druge opšte akte, u skladu sa zakonom i Statutom Apoteke;
- g) odlučivanje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je Apoteka osnovana, ako zakonom nije određeno da o određenim pitanjima odlučuje drugi organ Apoteke;
- h) usmjeravanje, kontrolisanje i ocijenjivanje rada direktora;
- i) rješavanje svih pitanja odnosa sa Osnivačem;
- j) odlučivanje o korišćenju sredstava preko iznosa utvrđenog Statutom Apoteke;
- k) odgovaranje Osnivaču za rezultate rada Apoteke;
- l) odlučivanje o prigovoru zaposlenika na rješenje kojim je drugi organ, određen Statutom Apoteke, odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa;
- m) podnošenje Osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaja o poslovanju Apoteke;
- n) odlučivanje o osnivanju ogranaka, depoa, galenskog laboratorija;
- nj) obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom i Statutom Apoteke.

(3) Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Vlada) na prijedlog Ministra, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola, na način i u skladu sa zakonom.

(4) Upravni odbor ima pet članova i čine ga predstavnici:

- a) osnivača – tri člana, od kojih jedan mora biti ispred Ministarstva,

b) stručnih radnika Apoteke – dva člana, od kojih jedan mora biti iz reda zdravstvenih radnika.

(5) Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

(6) Predsjednik i članovi Upravnog odbora Apoteke imenuju se u proceduri u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 12/03 i 34/03).

(7) Način izbora, opoziva i mandat predsjednika i članova Upravnog odbora Apoteke, vrši se u skladu sa propisima o ustanovama, ako Federalnim zakonom nije drugačije određeno.

(8) Predsjednik i članovi Upravnog odbora mogu biti razriješeni i prije isteka mandata na koji su imenovani u skladu sa propisima o ustanovama i Statutom Apoteke.

Član 15.

(Direktor)

(1) Organ rukovođenja u Apoteci je generalni direktor, koji organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Apoteku i odgovoran je za zakonitost rada Apoteke.

(2) Generalni direktor Apoteke imenuje se na osnovu javnog oglasa, u skladu sa zakonom.

(3) Generalnog direktora Apoteke imenuje i razrješava Upravni odbor, uz prethodnu saglasnost Ministra, na način i u skladu sa Federalnim zakonom i Statutom Apoteke.

(4) Za generalnog direktora Apoteke, imenuje se lice koje ima završen farmaceutski fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, te koje ispunjava i druge uslove propisane federalnim zakonom i Statutom Apoteke. Za generalnog direktora Apoteke imenuje se lice koje, pored navedenih uslova ima znanje o zdravstvenom menadžmentu. Uslov o znanju iz zdravstvenog menadžmenta tražit će se u konkursnoj proceduri tek nakon donošenja podzakonskog akta od strane federalnog ministra zdravstva.

(5) Generalni direktor učestvuje u radu Upravnog odbora, bez prava odlučivanja.

(6) Mandat generalnog direktora Apoteke traje četiri godine.

(7) Po isteku mandata, isto lice može, na osnovu javnog oglasa ponovo biti imenovano za generalnog direktora ove Apoteke, ali najviše za još jedan mandatni period.

(8) Ukoliko generalni direktor Apoteke nije imenovan u skladu sa zakonom u roku od 60 dana od dana isteka konkursnog roka, kao i drugim slučajevima prestanka mandata generalnog direktora, odluku o postavljenju vršioca dužnosti generalnog direktora donosi Upravni odbor Apoteke, najduže na period do šest mjeseci, a u skladu sa Federalnim zakonom i Statutom Apoteke.

(9) Generalni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata na koji je imenovan u skladu sa Federalnim zakonom i Statutom Apoteke.

Član 16.

(Nadzorni odbor)

(1) Organ kontrole poslovanja u Apoteci je Nadzorni odbor.

(2) Djelokrug Nadzornog odbora je:

a) analizira izvještaj o poslovanju Apoteke;

b) u vršenju nadzora nad upotrebom sredstava za rad pregleda godišnji izvještaj o poslovanju i godišnji obračun;

c) pregleda i provjerava urednost i zakonitost vođenja poslovnih knjiga;

d) izvještava osnivača, Upravni odbor i generalnog direktora o rezultatima nadzora.

(3) Predsjednika i članove Nadzornog odbora imenuje i razrješava Vlada, na prijedlog Ministra, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola, na način i u skladu sa zakonom.

(4) Nadzorni odbor ima tri člana od kojih se najmanje jedan imenuje iz reda stručnih radnika zaposlenih u Apoteci.

(5) Mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora traje četiri godine i mogu ponovo biti imenovani.

(6) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Apoteke imenuju se i razrješavaju u proceduri u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 12/03 i 34/03).

(7) Način izbora, opoziva i mandat predsjednika i članova Nadzornog odbora Apoteke, vrši se u skladu sa propisima o ustanovama.

(8) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora mogu biti razrješeni i prije isteka mandata na koji su imenovani u skladu sa propisima o ustanovama i Statutom Apoteke.

Član 17.

(Stručno vijeće Apoteke)

(1) Stručno vijeće Apoteke je savjetodavni organ generalnom direktoru Apoteke.

(2) Članove Stručnog vijeća imenuje generalni direktor na prijedlog šefova organizacionih jedinica Apoteke, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola.

(3) Način rada i odlučivanja Stručnog vijeća uređuje se Poslovníkom o radu Stručnog vijeća, na koji saglasnost daje generalni direktor Apoteke, a nadležnost istog je utvrđena Federalnim zakonom.

Član 18.

(Etički komitet Apoteke)

(1) Etički komitet Apoteke je organ koji osigurava obavljanje djelatnosti Apoteke na načelima etike i medicinske deontologije.

(2) Etički komitet imenuje Upravni odbor, a sačinjava ga devet članova, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola.

(3) Imenovanje, mandat, način izbora kao i finansiranje Etičkog komiteta uređuje se Statutom Apoteke, u skladu sa Federalnim zakonom.

(4) Nadležnost Etičkog komiteta Apoteke propisana je Federalnim zakonom.

(5) Etički komitet Apoteke donosi Poslovník o svom radu.

Član 19.

(Komisija za lijekove)

(1) Komisija za lijekove Apoteke je organ koji osigurava provođenje svih aktivnosti vezanih za primjenu lijekova i medicinskih sredstava u Apoteci.

(2) Komisiju iz stava (1) ovog člana imenuje Upravni odbor Apoteke i čine je najmanje pet članova, koji se imenuju iz reda specijalista medicine, farmacije i stomatologije, uz ravnopravnu zastupljenost oba spola.

(3) Način rada i odlučivanja Komisije za lijekove uređuje se Poslovníkom o radu Komisije, a nadležnost iste je utvrđena Federalnim zakonom.

Član 20.

(Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga)

(1) Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga je stručno tijelo Apoteke koje obavlja poslove i zadatke u pogledu uspostave sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga u Apoteci, kao i druge poslove utvrđene propisima o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciju u zdravstvu.

(2) Komisija iz stava (1) ovog člana odražavat će ravnopravnu zastupljenost oba spola.

Član 21.

(Regulisanje nadležnosti organa)

Bliže odredbe o Stručnom vijeću, Etičkom komitetu, Komisiji za lijekove i Komisiji za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, koje nisu regulisane ovom odlukom uredit će se Statutom Apoteke.

Član 22.

(Prava zaposlenika)

Zaposlenici Apoteke ostvaruju svoja prava u skladu sa zakonom, Statutom Apoteke i Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavca i zaposlenika u oblasti zdravstva.

Član 23.

(Nadzor)

- (1) Nadzor nad zakonitošću rada Apoteke vrši Ministarstvo u okviru svoje nadležnosti.
- (2) Nadzor nad radom Apoteke i radom zdravstvenih radnika Apoteke obuhvata:
 - a) unutrašnji nadzor i
 - b) zdravstveno-inspekcijski nadzor.

DIO ČETVRTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.

(Obaveza donošenja Statuta)

Upravni odbor je obavezan da u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke, donese Statut Apoteke u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Član 25.

(Prelazna odredba)

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka o osnivanju Javne ustanove „Apoteke Sarajevo” („Službene novine Grada Sarajeva”, broj 6/92, „Službene novine Kantona Sarajevo” br. 22/97, 13/98 i 30/07).

Član 26.

(Upis u sudski registar)

Stupanjem na snagu ove odluke Apoteka je obavezna izvršiti promjene upisa u sudskom registru kod nadležnog suda u Sarajevu, u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Član 27.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Kantona Sarajevo” .

Broj: _____
Sarajevo, _____

**Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo**

Prof. dr Mirjana Malić

Obrazloženje

I – PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove odluke je sadržan u članu 13. tačka b. i članu 18. tačka b. Ustava Kantona Sarajevo kojim je utvrđeno da Kanton vrši nadležnost iz oblasti zdravstva, odnosno da Skupština Kantona donosi propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona.

Članom 53. stav (4) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10) propisano je da kanton može biti osnivač: bolnice, lječilišta, zavoda za javno zdravstvo kantona, zavoda za bolesti ovisnosti kantona, zavoda za medicinu rada kantona, zavoda za bolesti ovisnosti kantona, zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove, doma zdravlja, apoteke, ustanove za hitnu medicinsku pomoć i ustanove za zdravstvenu njegu u kući.

Pored naprijed navedenog članom 92. Zakona o zdravstvenoj zaštiti je utvrđeno da je Apoteka zdravstvena ustanova koja vrši nabavku lijekova i medicinskih sredstava, skladištenje, čuvanje pod propisanim režimom, izdavanje i distribuciju lijekova i medicinskih sredstava, kao i izradu galenskih i magistralnih pripravaka u skladu sa propisom o apotekarskoj djelatnosti.

U članu 234. st. (1) i (2) Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je stupio na snagu 10. augusta 2010. godine, utvrđen je rok od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, u kojem će kanton preuzeti osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač, te da odluku o preuzimanju osnivačkih prava donosi zakonodavno tijelo kantona.

U članu 6. Zakona o ustanovama („Službeni list R BiH“ br. 6/92, 8/93 i 13/94) utvrđena je obaveza donošenja akta o osnivanju ustanove od strane osnivača.

Članom 11. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 40/10) je utvrđeno da apoteku zdravstvenu ustanovu može osnovati općina, kanton, domaće i strano fizičko, odnosno pravno lice u svim oblicima svojine, a članom 71. navedenog zakona je propisano da postojeće apoteke zdravstvene ustanove odnosno apoteke u privatnoj praksi, kao i specijalizovane trgovine za promet medicinskim sredstvima na malo dužne su uskladiti svoju organizaciju i poslovanje s odredbama ovog zakona i propisima donijetim na osnovu ovog zakona, u roku od 16 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“, je pripremljena u skladu sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 11/05) i Pravilima za konsultacije za izradu pravnih propisa („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 81/06), kao i Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 7/06 i 17/11).

II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Razlog za donošenje ove odluke sadržan je u članu 234. st. 1. i 2. kojim je utvrđena obaveza i rok od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona o zdravstvenoj zaštiti, da će kanton preuzeti osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač, te da odluku o preuzimanju osnivačkih prava donosi zakonodavno tijelo kantona.

Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj dana 04.12.1997. godine, donijela Odluku o preuzimanju i izmjenama i dopunama Odluke o preuzimanju prava osnivača Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“, koje su u skladu s tim nastavile poslovati kao kantonalna javna ustanova.

Shodno naprijed navedenoj zakonskoj odredbi, neophodno je ponovo izvršiti preuzimanje osnivačkih prava i usklađivanje organizacije rada navedene Apoteke sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je na snagu stupio 10.08.2010. godine.

Imajući u vidu naprijed navedeno, kao i postojanje objektivne potrebe za osiguranjem snabdijevanja stanovništva, zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika koji obavljaju privatnu praksu, lijekovima i medicinskim sredstvima, potrebno je da Skupština Kantona Sarajevo donese odluku u predloženom tekstu.

III - OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH PRAVNIH RJEŠENJA

U članu 1. ove odluke utvrđeno je da je Skupština Kantona Sarajevo Osnivač Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“, što je u skladu sa članom 53. stav (4) Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Također je u stavu (2) ovog člana odluke, utvrđeno da se ovom odlukom vrši preuzimanje prava i obaveza Osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ sa odredbama člana 234. st. (1) i (2) Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

U čl. 2. i 3. definiran je naziv ove zdravstvene ustanove, kao i njeno sjedište, te status Apoteke.

U članu 4. predložena je djelatnost Apoteke, a u cilju usklađivanja djelatnosti sa odredbama Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 40/10) i Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010 („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 47/10).

Odredbom člana 5. utvrđeno je da je Statut osnovni opći akt Apoteke koji donosi Upravni odbor Apoteke, uz obaveznu saglasnost Osnivača tj. Skupštine Kantona Sarajevo, te koja se sva pitanja vezana za rad Apoteke uređuju Statutom, što je u skladu sa članom 63. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Saglasno članu 6. ove odluke Apoteka ne može vršiti statusne promjene tj. promjenu naziva, sjedišta niti druge promjene utvrđene zakonom bez saglasnosti Osnivača tj. Skupštine Kantona Sarajevo, niti obaviti promjenu ili proširenje djelatnosti bez saglasnosti Ministra zdravstva Kantona Sarajevo. Navedeno je usklađeno sa čl. 20. i 21. Zakona o ustanovama kao i članom 59. stav (1) Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

U članu 7. je utvrđeno da Apoteka može u svom sastavu organizovati slijedeće organizacione jedinice i to: ogranak apoteke, depo, galensku laboratoriju, te da navedene organizacione jedinice nemaju svojstvo pravnog lica, što je u skladu sa članom 14. Zakona o apotekarskoj djelatnosti i članom 13. Zakona o ustanovama.

Članom 8. Odluke utvrđeno je da Apoteka zadržava objekte i opremu na korištenje, zaposlenike, odnosno sva prava i obaveze Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“. U stavu (2) ovog člana je definirano da su objekti i oprema svojina Osnivača.

U članu 9. Odluke definirano je da Apoteka može dio svojih zdravstvenih i nezdravstvenih kapaciteta tj. prostor i opremu izdati u zakup ukoliko to ne remeti obavljanje njene djelatnosti. Ovim članom je utvrđena i procedura izdavanja kapaciteta Apoteke u zakup, a navedeno je u skladu sa članom 134. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

U članu 10. je propisan način obezbjeđivanja finansijskih sredstava za rad ove Apoteke, a u skladu sa članom 62. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

U članu 11. Odluke je utvrđeno da će se Statutom Apoteke regulisati način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima, kao i način na koji se pokriva višak rashoda nad приходima, što je u skladu sa članom 63. stav (2) tačka 6) Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Članom 12. Odluke utvrđena je odgovornost za obaveze Apoteke i to da Apoteka za svoje obaveze odgovara imovinom kojom raspolaže, te da je Osnivač tj. Skupština Kantona Sarajevo, supsidijarno odgovoran za obaveze Apoteke. Navedeno je u skladu sa članom 41. Zakona o ustanovama.

Odredbama člana 13. utvrđene su odgovornosti i obaveze Apoteke prema Osnivaču, koje su ustanovljene Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ustanovama.

U trećem dijelu Odluke, u čl. 14., 15. i 16. definirani su: upravni organ kao organ upravljanja u Apoteci, direktor kao organ rukovođenja u Apoteci i nadzorni odbor kao organ kontrole poslovanja, njihov sastav, način imenovanja i mandat, a saglasno čl. od 64.- 71. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Mandat predsjednika i članova upravnog odbora u skladu je sa članom 25. stav (5) Zakona o ustanovama, a u vezi sa članom 64. stav (17) Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

U skladu sa čl. 73., 75., 79. i 80. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u odredbama čl. od 17.-20. Odluke definirani su organi/tijela u Apoteci i to: Stručno vijeće Apoteke, Etički komitet Apoteke, Komisija za lijekove i Komisija za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga.

Članom 21. Odluke utvrđeno je da će se bliže odredbe o Stručnom vijeću, Etičkom komitetu, Komisiji za lijekove i Komisiji za poboljšanje kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, koje nisu regulisane ovom odlukom urediti Statutom Apoteke.

U članu 22. Odluke utvrđeno je da zaposlenici Apoteke svoja prava i obaveze ostvaruju u skladu sa zakonom, Statutom Apoteke i Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva.

Odredbom člana 23. propisano je da Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, vrši nadzor nad zakonitošću rada Apoteke, što je u skladu sa članom 14. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 7/08, 16/08-ispravka i 14/10) i članom 42. Zakona o ustanovama. Također je u skladu sa članom 191. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, definirano da nadzor nad radom Apoteke i zdravstvenih radnika Apoteke obuhvata unutrašnji nadzor i zdravstveno-inspekcijski nadzor.

Članom 24. Odluke utvrđen je rok u kojem je Upravni odbor Apoteke obavezan donijeti Statut Apoteke, usaglašen sa ovom odlukom.

U članu 25. ove odluke, utvrđeno je da se stupanjem na snagu iste, stavlja van snage Odluka o osnivanju Javne ustanove „Apoteke Sarajevo“ („Službene novine Grada Sarajeva“, broj 6/92, „Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 22/97, 13/98 i 30/07).

Članom 26. Odluke je utvrđena obaveza Apoteke da izvrši promjene upisa u sudskom registru kod nadležnog suda u Sarajevu, a u skladu sa zakonom i ovom odlukom.

Odredbom člana 27. utvrđen je rok stupanja na snagu ove odluke.

IV – FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove odluke u budžetu Kantona Sarajevo nije potrebno obezbjediti posebna finansijska sredstva.



444
349

Broj: 09-02-2017-3/12
Sarajevo, 08.02.2012. godine

KANTON SARAJEVO
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

09-02-2012

PREDMET: Stručno mišljenje na prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove „Apotheke Sarajevo“.-

Na osnovu člana 2. Uredbe o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», br. 7/06-Prečišćeni tekst) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa («Službene novine Kantona Sarajevo», broj: 21/11-Novi prečišćeni tekst), Ured za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, daje slijedeće

MIŠLJENJE

1. Prijedlog Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove „Apotheke Sarajevo“ ne sadrži odredbe koje bi bile u suprotnosti sa odredbama ustava, odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 46/10) (u daljem tekstu: Federalni zakon), kao i odredbama Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 40/10).

Pravni osnov za donošenje predmetne odluke sadržan je u odredbama čl. 234. st. (1) i (2) i čl. 237. stav (1) Federalnog zakona, a kojim je propisano da Odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji su osnivači, donosi između ostalih i zakonodavno tijelo kantona, te da su postojeće zdravstvene ustanove dužne uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog Zakona, a sve u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu Federalnog zakona, koji ističe zaključno sa 10.08.2012. godine.

Isto tako, pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je odredbama čl. 11. i 71. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 40/10).

2. Dostavljeni materijal je pripremljen u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 21/11-Novi prečišćeni tekst), te se isti može razmatrati na jednoj od narednih sjednica Vlade Kantona Sarajevo.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Evidencija
3. Arhiva



SEKRETAR

Hamid Ljubović, dipl. pravnik



web: <http://uz.ks.gov.ba>
e-mail: ured@ks.gov.ba
Tel/fax: +387 (0) 33 560-448
Sarajevo, Hamida Dizdara 1



97-02-2012

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo pravde i uprave



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and Administration

320

Broj: 03 – 07-02- 2018 /12
Sarajevo, 3. februar 2012. godine

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Predmet: Mišljenje o usklađenosti sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim međunarodnim dokumentima kojima su regulisana ljudska prava i osnovne slobode, prijedloga slijedećih odluka:

1. Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo
2. Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo
3. Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove "Apoteke Sarajevo"
4. Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo
5. Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu žena I materinstva Kantona Sarajevo
6. Odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Opća bolnica "Prim. Dr. Abdulah Nakaš"

U skladu sa odredbama člana 7. Zakona o organizaciji i djelokrugu organa uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo», br.7/08 ,16/08-Ispravka i 14/10) i člana 4. Uredbe o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 7/06-Novi prečišćeni tekst i broj 17/11), Ministarstvo pravde i uprave razmotrilo je prijedloge navedenih odluka i daje slijedeće

MIŠLJENJE

Navedene odluke nisu propisi u smislu člana 113. stav (1) Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 25/10-Prečišćeni tekst i br. 14/11 i 19/11), već odluke Skupštine Kantona Sarajevo kojima se osnivaju javne ustanove, a donose se u skladu sa članom 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo i članom 113. stav (2) Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo i na njih Ministarstvo pravde i uprave ne daje mišljenje.

Pored toga, osnivačkim aktima ne regulišu se ljudska prava i osnovne slobode, pa i sa tog stanovišta Ministarstvo pravde i uprave ne može dati mišljenje o usklađenosti sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda i drugim međunarodnim dokumentima kojima su regulisana ljudska prava i osnovne slobode.

MINISTRICA

Dijana Tabori



web: <http://mpu.ks.gov.ba>
e-mail: mpu@mpu.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-083, Fax: + 387 (0) 33 562-241
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





KANTON SARAJEVO
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo

Broj: M-3/12
Sarajevo, 06.02.2012.godine

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo zdravstva

Veza: Vaš broj: 10-05-2014/12

Predmet: Mišljenje, dostavlja se

Aktom tog Ministarstva od 03.02.2012.godine, obratili ste se ovom Pravobranilaštvu za davanje mišljenja na prijedloge odluka o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja šest javnih zdravstvenih ustanova i to: JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva Kantona Sarajevo, JU «Apoteke» Sarajevo, JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo, JU Opća bolnica «Prim. dr. Abdulah Nakaš» i JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, a u skladu sa Uredbom o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa («Sl. novine Kantona Sarajevo» broj: 21/11 – novi prečišćen tekst).

Nakon uvida u predmetne zahtjeve, te proučavanja propisa koji regulišu ovu oblast, Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo daje slijedeće

M I Š L J E N J E

Skrećemo pažnju na odredbu koja je unijeta u sve prijedloge odluka u članovima koji regulišu **supsidijarnu odgovornost Osnivača – Kantona Sarajevo za obaveze javnih ustanova.**

U obrazloženju odluka navedenih članova propisano je da Osnivač tj. Skupština Kantona Sarajevo odgovara za obaveze ustanova supsidijarno, a što je, kako se navodi u obrazloženju, propisano članom 41. Zakona o ustanovama.

Citiramo član 41. Zakona o ustanovama: **«Osnivač je supsidijarno odgovoran za obaveze ustanove, ako aktom o osnivanju nije drugačije određeno».**

Dakle, nije imperativna obaveza osnivača da supsidijarno odgovara, već se ova odgovornost može odlukom o osnivanju i drugačije urediti. Ovo naročito iz razloga što prema odredbama o sredstvima za rad javnih ustanova proiozilazi da se javne

CANTON SARAJEVO
Public Defender's Office of Sarajevo Canton

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO

PRIMLJENO:			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj prijega
10	05	2014	

112

ustanove finansiraju iz različitih izvora, te stoga nije logično, niti zakonito, da jedino Kanton Sarajevo odgovara za sve obaveze javne ustanove.

Obzirom na navedeno, predlažemo da se odredba o supsidijarnoj odgovornosti Osnivača izmjeni tako što bi Kanton Sarajevo odgovarao do visine osnivačkog uloga ili da se odredba o supsidijarnoj odgovornosti za obaveze u cijelosti briše.

Odredba prema kojoj bi Kanton Sarajevo odgovarao do visine osnivačkog uloga (ili nikako) onemogućila bi zasnivanje pasivne legitimacije u odnosu na Kanton Sarajevo u već pokrenutim i novim sudskim postupcima, radi naplate potraživanja iz radnih odnosa, koji bilježe drastičan trend rasta u protekloj i ovoj godini.

Zadržavanje postojećih odredbi iz prijedloga odluka, omogućilo bi direktno utuženje Kantona Sarajevo i skidanje sredstava sa Budžeta Kantona Sarajevo u već pokrenutim sporovima.

S poštovanjem,

KANTONALNI PRAVOBRANILAC

Vasvija Tefterdarija





SLUŽBENI LIST

REPUBLIKE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj 6

Ponedjeljak, 15. juna 1992.
SARAJEVO

Aktuelna cijena
za 1992. godinu 3.900 dinara
Žiro-račun 10100-605-1396

110

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU SA ZAKONSKOM SNAGOM

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbu, u smislu ove srednje, osniva se za obavljanje djelatnosti: obrazovanja, nauke, kulture, fizičke kulture, zdravstva, sporta, socijalne zaštite, socijalne sigurnosti i drugih djelatnosti utvrdjenih zakonom, ako cilj obavljanja djelatnosti može biti dobiti.

Osniva se imovinsko pravnog tipa.

Član 2.

Osnovna ređe osnivači donada odnosno strana prava i sredstva se mogu utvrditi da strana i prava i ličnosti koje mogu posovati ustanovu za obavljanje određene djelatnosti.

Član 3.

Za obavljanje javne službe osniva se javna ustanova, po pravilu javnom, a u smislu ove uredbe, podrazumijeva se nesmetano obavljanje djelatnosti u javnom interesu Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Republika), grada ili gradske zajednice.

Ustanovu može osnovati Skupština Republike Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Skupština BiH), odnosno općinska skupština gradske zajednice i vjerska zajednica, većinom glasova drugom pravilom utvrdeno ličnim licem, kada nadležna skupština ocijeni da za njeno osnivanje postoji javni interes.

Član 4.

Ustanova ostvaruje svoja prava u ustanovi, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilima ustanove.

ODRŽAVANJE USTANOVE

Član 5.

Ustanova se može osnovati ako su ispunjeni uslovi za osnivanje početak rada ustanove, u skladu sa zakonom.

Sredstva za ispunjenje uslova iz stava 1. ovog člana obezbjeđuje osnivač.

Član 6.

Osnivač donosi akt o osnivanju ustanove.

Akt o osnivanju ustanove sadrži:

- 1 - naziv osnivača,
- 2 - naziv i sjedište ustanove,
- 3 - djelatnost ustanove,
- 4 - iznos sredstava za osnivanje i početak rada i način njihovog obezbjeđivanja,
- 5 - izvore i način obezbjeđivanja sredstava za rad ustanove,
- 6 - redosobna prava i obaveze između osnivača i ustanove,
- 7 - način raspolaganja viškom prihoda nad rashodima i način na koji se pokriva višak rashoda nad prihodima,
- 8 - prava, obaveze i odgovornost ustanove u pravnom prometu,
- 9 - lice koje će do imenovanja organa rukovodjenja predstavljati i zastupati ustanovu, njegova ovlaštenja i odgovornost,
- 10 - pravila za dopunjenje pravila ustanove, imenovanje organa upravljanja i rukovodjenja ustanove,
- 11 - druga pitanja od značaja za rad ustanove.

Član 7.

Ustanovu mogu osnovati dva ili više osnivača, njihova redosobna prava, obaveze i odgovornost opisuju se ugovorom, koji se uključuje u pravnog formi.

Član 8.

Osnivač može prenijeti i obaveze osnivača sa drugo pravo ili fizičko lice. Aktom o prenošenju prava i obaveza osnivača uređuje se način zaštitne prava korisnika usluga i druga pitanja od značaja za promjena osnivača ustanove.

Član 9.

Ustanova ne može početi sa utvrdjenom djelatnošću dok nadležni organ uprave koji vrši nadzor nad zakonitostu rada ustanove ne utvrdi da su ispunjeni uslovi utvrdjeni zakonom.

III - DJELATNOST, STATUSNE PROMJENE I UDRŽIVANJE USTANOVA

Član 10.

Ustanova može obavljati više djelatnosti iz člana 1. ove uredbe, ako ispunjava uslove utvrdene zakonom za svaku od tih djelatnosti.

zdravstvenog osiguranja kantona, kao i uz prethodnu u skladu sast federalnog ministra u skladu sa osnovnim paketom zdravstvenih prava.

Odluku o izboru najuspješnijeg ponuđača donosi zavod zdravstvenog osiguranja iz stava 1. ovog člana i zaključuje ugovor sa zdravstvenim ustanovama, odnosno privatnim zdravstvenim radnikom.

Osnivanje i organiziranje zdravstvenih ustanova

Član 53.

Zdravstvenu djelatnost obavljaju zdravstvene ustanove koje osniva Federacija, kanton odnosno općina, te domaća i strana fizička ili pravna lica u svim oblicima svojine.

Federacija je osnivač federalnih zavoda iz člana 43. stav 1. ovog zakona.

Jedan ili više kantona i Federacija, zajedno, mogu biti osnivači univerzitetsko-kliničke bolnice i zavoda.

Kanton može biti osnivač: bolnice, lječilišta, zavoda za javno zdravstvo kantona, zavoda za medicinu rada kantona, zavoda za bolesti ovisnosti kantona, zavoda kao specijalizirane zdravstvene ustanove, doma zdravlja, apoteke, ustanove za hitnu medicinsku pomoć i ustanove za zdravstvenu njegu u kući.

Općina može biti osnivač doma zdravlja, ustanove za zdravstvenu njegu u kući i apoteke.

Domaća i strana fizička, odnosno pravna lica mogu biti osnivači: poliklinike, opće bolnice, specijalne bolnice, lječilišta, apoteke, ustanove za zdravstvenu njegu u kući, ustanove za palijativnu njegu, centra za dijalizu i zavoda kao specijalizovane zdravstvene ustanove u svim oblicima svojine.

Kantonalmim propisima može se bliže odrediti osnivanje zdravstvenih ustanova na primarnom nivou zdravstvene zaštite.

Član 54.

Osnivač zdravstvenih ustanova u vlasništvu Federacije je Parlament Federacije BiH.

Osnivač zdravstvenih ustanova u vlasništvu kantona je zakonodavno tijelo kantona.

Osnivač zdravstvenih ustanova u vlasništvu općine je općinsko vijeće.

Član 55.

Zdravstvena ustanova može obavljati zdravstvenu djelatnost ako ispunjava uvjete propisane ovim zakonom i to:

- 1) ako ima uposlene zdravstvene radnike odgovarajućeg stepena stručne spreme sa položenim stručnim ispitom, licencom izdatom od nadležne komore, a za obavljanje određenih poslova i sa odgovarajućom specijalizacijom ili naučnim, odnosno nastavnim zvanjem;
- 2) ako ima dijagnostičku, terapijsku i drugu opremu za sigurno i savremeno pružanje zdravstvene zaštite za djelatnost za koju je osnovana;
- 3) ako ima odgovarajuće prostorije za prijem oboljelih, odnosno zdravih osoba, za obavljanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka liječenja i smještaj pacijenata, kao i za čuvanje lijekova i medicinskih sredstava;
- 4) ako ima odgovarajuće vrste i količine lijekova i medicinskih sredstava koje su potrebne za obavljanje određene zdravstvene djelatnosti za koju se zdravstvena ustanova osniva;
- 5) uspostavljen sistem sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama;
- 6) uspostavljen sistem upravljanja medicinskim otpadom u skladu sa važećim standardima, kao i posebnim propisima koji reguliraju ovu oblast.

Dvije ili više zdravstvenih ustanova mogu organizirati zajedničke medicinske službe za laboratorijsku, rendgen i drugu dijagnostiku, kao i zajedničke nemedicinske službe za pravne, ekonomsko-fnansijske, tehničke i druge poslove ili ugovoriti obavljanje ovih poslova sa pravnim ili fizičkim licem koje ispunjava uvjete predviđene zakonom za obavljanje navedenih djelatnosti i ima odobrenje nadležnog organa.

AKAZ je dužan definirati sistem sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama iz tačke 5) stav 1. ovog člana, te obavljati kontinuirano praćenje i procjenu sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama, što uključuje i izdavanje certifikata o zadovoljenju standarda sigurnosti.

Bliži uvjeti u pogledu prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti zdravstvenih ustanova iz stava 1. ovog člana utvrđuju se pravilnikom federalnog ministra.

Zdravstvena ustanova koja koristi izvore jonizujućih zračenja mora pored uvjeta iz st. 1. i 3. ovog člana ispunjavati i druge uvjete utvrđene propisom kojim se uređuje zaštita od radijacione i nuklearne sigurnosti, kao i podzakonskim aktima donijetim na osnovu tog propisa, te imati odobrenje nadležne državne agencije za radijacionu i nuklearnu sigurnost.

Član 56.

Prilikom osnivanja zdravstvene ustanove obaveza osnivača zdravstvene ustanove je da priloži mišljenje o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove.

Mišljenje o opravdanosti osnivanja zdravstvene ustanove u djelatnosti primarne zdravstvene djelatnosti, specijalističko-konsultativne zdravstvene djelatnosti, odnosno u djelatnosti bolničke zdravstvene djelatnosti daje zavod za javno zdravstvo kantona, odnosno Federacije i nadležna komora.

Zavod za javno zdravstvo mišljenje iz stava 2. ovog člana daje na osnovu stručnih principa o organizaciji i ekonomici zdravstva, dok nadležna komora mišljenje daje sa aspekta zaštite i očuvanja profesije koju zastupa.

U slučaju da se ustanova osniva za djelatnosti koje su iz domena više komora potrebno je pribaviti mišljenje svih nadležnih komora.

Član 57.

Zdravstvena ustanova može obavljati zdravstvenu djelatnost ako nadležno ministarstvo zdravstva rješenjem utvrdi da su ispunjeni uvjeti propisani zakonom za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Ispunjenost uvjeta za zdravstvene ustanove iz člana 53. st. 2. i 3. ovog zakona rješenjem utvrđuje federalni ministar.

Ispunjenost uvjeta za zdravstvene ustanove iz člana 53. st. 4., 5. i 6. ovog zakona rješenjem utvrđuje nadležni kantonalni ministar.

Zdravstvena ustanova može obavljati samo zdravstvenu djelatnost koja je utvrđena rješenjem nadležnog ministra zdravstva o ispunjenosti uvjeta za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Na osnovu rješenja o ispunjenosti uvjeta za obavljanje zdravstvene djelatnosti i osnivačkog akta, zdravstvena ustanova upisuje se u registar kod nadležnog suda u skladu sa propisima o registraciji ustanova u Federaciji.

Zdravstvena ustanova počinje raditi danom upisa u registar iz stava 5. ovog člana.

Član 58.

Odredbe čl. 56. i 57. ovog zakona primjenjuju se i u slučaju proširenja ili promjene zdravstvene djelatnosti.

Član 59.

Promjena ili proširenje djelatnosti zdravstvene ustanove čiji je osnivač, odnosno suosnivač Federacija, kanton odnosno općina ne može se obaviti bez saglasnosti nadležnog ministra zdravstva.

Saglasnost iz stava 1. ovog člana izdaje se u formi rješenja. Protiv rješenja iz stava 2. ovog člana koje donosi kantonalni ministar može se izjaviti žalba federalnom ministru u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Rješenje iz stava 2. ovog člana koje donosi federalni ministar je konačno u upravnom postupku i protiv njega se može pokrenuti upravni spor u skladu sa propisom o upravnim sporovima.

Član 60.

Zdravstvena ustanova prestaje raditi ako:

Bliže uvjete koje mora ispunjavati ustanova iz stava 1. ovog člana, kao i način njenog organiziranja propisuje pravilnikom federalni ministar.

Apoteka

Član 92.

Apoteka je zdravstvena ustanova koja vrši nabavku lijekova i medicinskih sredstava, skladištenje, čuvanje pod propisanim režimom, izdavanje i distribuciju lijekova i medicinskih sredstava, kao i izradu galenskih i magistralnih pripravaka u skladu sa propisom o apotekarskoj djelatnosti.

Ustanova za palijativnu njegu

Član 93.

Ustanova za palijativnu njegu je socijalno-zdravstvena ustanova koja ima palijativni interdisciplinarni tim, ambulantu za bol i palijativnu njegu.

Ustanova iz stava 1. ovog člana može se organizirati kao samostalna ustanova.

Obavljanje zdravstvenih usluga u ustanovi iz stava 1. ovog člana uređuje se ugovorom između doma zdravlja ili bolnice i zavoda zdravstvenog osiguranja kantona.

Zdravstvene usluge palijativne njege i terapije bola mogu se obavljati i u zdravstvenim ustanovama primarnog nivoa zdravstvene zaštite i posebnim odeljima zdravstvenih ustanova bolničkog nivoa zdravstvene zaštite.

Zdravstvena zaštita u ustanovama socijalne zaštite

Član 94.

U ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavanju djecu bez roditelja, djecu za koju se roditelji ne brinu, socijalno zapuštenu djecu, tjelesno i duševno oštećenu djecu, odrasle osobe, te nemoćne i stare osobe, mjere zdravstvene zaštite provode se putem domova zdravlja, odnosno zdravstvenih radnika u privatnoj praksi.

Obavljanje primarne zdravstvene zaštite iz stava 1. ovog člana obavezno se uređuje ugovorom između doma zdravlja, odnosno privatnog zdravstvenog radnika i zavoda zdravstvenog osiguranja kantona.

U ustanovama socijalne zaštite koje zbrinjavanju osobe zavisne o tuđoj pomoći, kojima je potrebna zdravstvena njega i rehabilitacija, prema uputama i pod stručnim nadzorom doktora medicine, osiguravaju se mjere zdravstvene zaštite u skladu sa uvjetima u pogledu prostora, opreme i kadra koji propisuje kantonalni ministar.

Troškove zdravstvene zaštite iz stava 3. ovog člana iznad utvrđenog zdravstvenog standarda snosi ustanova socijalne zaštite.

Zdravstvene ustanove sekundarne zdravstvene zaštite

Poliklinika

Član 95.

Poliklinika je zdravstvena ustanova u kojoj se obavlja specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja.

Poliklinika se osniva kao samostalna zdravstvena ustanova ili kao dio bolnice.

Kada se poliklinika osniva kao samostalna zdravstvena ustanova djelatnost se mora obavljati najmanje u dvije ordinacije različitih ili istih specijalističkih ili subspecijalističkih djelatnosti, odnosno u jednoj ordinaciji specijalističke, odnosno subspecijalističke djelatnosti i laboratoriju.

Poliklinika mora za svaku svoju registriranu djelatnost, primiti u radni odnos, u punom radnom vremenu najmanje jednog doktora medicine, odnosno doktora stomatologije specijalistu odgovarajuće grane specijalnosti zavisno od djelatnostima poliklinike.

Ako poliklinika ima medicinsko-biohemijski laboratorij mora primiti u radni odnos, u punom radnom vremenu najmanje jednog doktora medicine specijalistu medicinske biohemije ili

jednog diplomiranog inženjera medicinske laboratorijske dijagnostike.

Centar za dijalizu

Član 96.

Centar za dijalizu obavlja dijagnostiku i liječenje pacijenata kroz tretman hemodijalize i peritonealne dijalize.

Centar iz stava 1. ovog člana može se organizirati kao samostalna zdravstvena ustanova, dio doma zdravlja ili dio bolnice.

Bliži uvjeti u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize, kategorizacija dijaliznih centara i postupak njihove verifikacije, kategorizacija zdravstvenih usluga, radnih timova u dijaliznim centrima, edukacija uposlenih u dijaliznim centrima, kategorizacija medicinsko-tehničke opreme u dijaliznim centrima, sadržaj standardnog seta lijekova i potrošnog materijala za dijalizu, uvjeti zdravstvene ispravnosti vode za dijalizu, te provođenje stručnog nadzora nad radom dijaliznih centara utvrđuju se pravilnikom federalnog ministra.

Bolnica

Član 97.

Bolnica je zdravstvena ustanova koja obavlja djelatnost dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege bolesnika, te osigurava boravak i prehranu bolesnika.

Djelatnost iz stava 1. ovog člana obavlja se u općim, specijalnim, kantonalnim i u univerzitetskim-kliničkim bolnicama.

Član 98.

Opća bolnica je zdravstvena ustanova koja obavlja najmanje djelatnosti hirurgije, interne medicine, pedijatrije, te ginekologije i porođajnog i ima posteljne, dijagnostičke i druge mogućnosti prilagođene svojoj namjeni.

Izuzetno, opća bolnica iz stava 1. ovog člana može obavljati i tercijarnu zdravstvenu zaštitu iz djelatnosti za koju je registrirana, ako ispunjava uvjete za tercijarnu zdravstvenu zaštitu utvrđene ovim zakonom, kao i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, te ako je za obavljanje ove djelatnosti verifikovana od Federalnog ministarstva.

Član 99.

Specijalna bolnica je zdravstvena ustanova za specijalističko-konsultativno i bolničko liječenje određenih bolesti ili određenih dobnih grupa stanovništva, koja osim uvjeta iz člana 102. ovog zakona ima posteljne, dijagnostičke i druge mogućnosti prilagođene svojoj namjeni.

Izuzetno, specijalna bolnica iz stava 1. ovog člana može obavljati i tercijarnu zdravstvenu zaštitu iz djelatnosti za koju je registrirana, ako ispunjava uvjete za tercijarnu zdravstvenu zaštitu utvrđene ovim zakonom, kao i propisima donesenim na osnovu ovog zakona, te ako je za obavljanje ove djelatnosti verifikovana od Federalnog ministarstva.

Član 100.

Za područje jednog ili više kantona može se organizirati i kantonalna bolnica koja, pored uvjeta predviđenih za opću i specijalnu bolnicu, ispunjava posteljne, dijagnostičke i druge uvjete utvrđene kantonalnim zakonom.

Izuzetno, kantonalna bolnica iz stava 1. ovog člana može obavljati i tercijarnu zdravstvenu zaštitu iz djelatnosti za koju je registrirana, ako ispunjava uvjete za tercijarnu zdravstvenu zaštitu utvrđene ovim zakonom, kao i propisima donijetim na osnovu ovog zakona, te ako je za obavljanje ove djelatnosti verifikovana od Federalnog ministarstva.

Član 101.

Univerzitetsko-klinička bolnica je bolnica koja obavlja tercijarnu zdravstvenu zaštitu iz više od polovine registriranih specijalističkih djelatnosti, stručno usavršavanje, dodiplomsku i postdiplomsku nastavu, kao i naučno-istraživački rad za djelatnosti za koje je osnovana.

- 2) ne ugovori specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika sa domom zdravlja, zdravstvenom ustanovom koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada ili ugovorom sa specijalistom medicine rada u privatnoj praksi (član 37. ovog zakona);
- 3) odobrava rad zdravstvenom radniku suprotno odredbama čl. 183., 184. i 185. ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana bit će kažnjena odgovorna osoba u pravnom licu novčanom kaznom od 500,00 KM do 3.000,00 KM.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana bit će kažnjen poslodavac koji je fizičko lice novčanom kaznom od 300,00 KM do 1.500,00 KM.

XXII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 233.

Danom stupanja na snagu ovog zakona javne zdravstvene ustanove zadržavaju pravo korištenja državne imovine u ovim ustanovama i to do zakonskog reguliranja ove oblasti u skladu sa odlukom osnivača, sa svim pravima i obavezama u pogledu imovine i radnika.

Zdravstvena ustanova, odnosno njen osnivač ne može raspolagati nepokretnom državnom imovinom nad kojom zdravstvena ustanova ostvaruje pravo korištenja u skladu sa propisima o zabrani korištenja državne imovine.

Zdravstvena ustanova za obavljanje specifične zdravstvene zaštite radnika, čiji je osnivač privredno društvo, ostaje u vlasništvu privrednog društva.

Član 234.

Općina, kanton, Federacija preuzet će osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama čiji su osnivači u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Odluku o preuzimanju osnivačkih prava iz stava 1. ovog člana donosi općinsko vijeće, zakonodavno tijelo kantona, odnosno Parlament Federacije BiH.

Do preuzimanja osnivačkih prava iz stava 1. ovog člana osnivačka prava nad tim zdravstvenim ustanovama vrše organi nadležni po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Od dana preuzimanja osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama općina, kanton, odnosno Federacija, Vlada Federacije BiH, vlada kantona, odnosno općinsko vijeće imenovat će organe upravljanja, rukovođenja i nadzora nad zdravstvenom ustanovom u skladu sa ovim zakonom, a obaveza osnivača u pogledu finansiranja zdravstvene ustanove vrši se iz budžeta općine, kantona, odnosno Federacije.

Član 235.

Vlada Federacije BiH plan iz člana 5. stav 1. ovog zakona donijet će po isteku važenja plana koji je usvojen u skladu sa propisima koji su bili u primjeni do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 236.

U roku od 18 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona federalni ministar donijet će provedbene propise na osnovu ovog zakona kojima se regulira sljedeće:

- plan ljudskih resursa za zdravstveni sistem Federacije (član 6. ovog zakona);
- program mjera zaštite zdravlja od štetnih faktora okoliša (član 10. stav 3. ovog zakona);
- uvjeti koje moraju ispunjavati osobe koje se kandidiraju za federalne koordinateure iz različitih oblasti zdravstva kao i način njihovog rada (član 10. stav 5. ovog zakona);
- vrsta i sadržaj zdravstvene djelatnosti (član 31. stav 4. ovog zakona);
- vrsta i obim liječničkih pregleda radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti (član 35. stav 2.);
- postupak i način ostvarivanja specifične zdravstvene zaštite radnika, kao i način i uvjete utvrđivanja i prijavljivanja profesionalnih bolesti i povreda na radu (član 36. stav 2. ovog zakona);

- uvjeti u pogledu prostora, opreme i kadra, kao i primijenjenih tehnologija koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na tercijarnom nivou (član 42. ovog zakona);
- bliži uvjeti, način i postupak obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi (član 47. stav 3. ovog zakona);
- obim i vrsta javno-zdravstvene djelatnosti koja ne može biti predmetom privatne zdravstvene djelatnosti, odnosno privatne prakse (član 51. stav 2. ovog zakona);
- bliži uvjeti prostora, opreme, i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama (član 55. stav 4. ovog zakona);
- uvjeti u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkuriraju za direktora zdravstvene ustanove u zavisnosti od tipa zdravstvene ustanove (član 66. stav 7. ovog zakona);
- plan i program dodatne edukacije iz porodične medicine, kao i edukacije iz zdravstvene njege u zajednici, te način obavljanja ove edukacije (član 87. stav 5. ovog zakona);
- bliži uvjeti koje mora ispunjavati centar za mentalno zdravlje u zajednici, kao i način njegovog organiziranja, te plan i program, trajanje edukacije, kao i način provođenja edukacije iz oblasti zloupotrebe psihoaktivnih supstancija, te bliži uvjeti koje mora ispunjavati centar za fizikalnu rehabilitaciju kao i način njegovog organiziranja (član 88. stav 5. i član 89. stav 3. ovog zakona);
- uvjeti, organizacija i način rada hitne medicinske pomoći (član 90. stav 4.);
- bliži uvjeti koje mora ispunjavati ustanova za zdravstvenu njeгу u kući i način njenog organiziranja (član 91. stav 3.);
- bliži uvjeti u pogledu prostora, kadra i medicinsko-tehničke opreme za osnivanje i organizaciju rada zdravstvenih ustanova koje obavljaju djelatnost dijalize, kategorizaciju dijaliznih centara i postupak njihove verifikacije, kategorizaciju zdravstvenih usluga, radnih timova u dijaliznim centrima, edukaciju usposlenih u dijaliznim centrima, kategorizaciju medicinsko-tehničke opreme u dijaliznim centrima, sadržaj standardnog seta lijekova i potrošnog materijala za dijalizu, uvjete zdravstvene ispravnosti vode za dijalizu, te provođenje stručnog nadzora nad radom dijaliznih centara (član 96. stav 3. ovog zakona);
- uvjeti koje moraju ispunjavati bolnice za dodjelu naziva univerzitetska bolnica (član 105. stav 1. ovog zakona);
- uvjeti prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti za potrebe fakultetske nastave (član 112. stav 3. ovog zakona);
- kriteriji za dodjelu naziva referalnog centra (član 129. stav 5. ovog zakona);
- način uvođenja novih zdravstvenih tehnologija u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, kao i postupak odobravanja korištenja zdravstvenih tehnologija (član 130. stav 8. ovog zakona);
- bliži uvjeti i postupak davanja u zakup kapaciteta zdravstvenih ustanova (član 134. stav 4. ovog zakona);
- način vođenja, čuvanja, prikupljanja i raspolaganja medicinskom dokumentacijom (član 139. stav 2. ovog zakona);
- sadržaj i način stručnog usavršavanja zdravstvenih saradnika (član 141. stav 4. ovog zakona);
- uvjeti i način priznavanja pripravničkog staža i stručnog ispita zdravstvenih radnika koji je obavljen i položen u inozemstvu (član 146. stav 5. ovog zakona);
- postupak izdavanja licence, kao i sadržaj i izgled licence (član 148. stav 3. ovog zakona);
- sadržaj i način provođenja pripravničkog staža, uvjeti koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i privatna praksa kod kojih zdravstveni radnici provode pripravnički staž, sadržaj, program i način polaganja stručnog ispita, sadržaj i izgled uvjerenja o položenom stručnom ispitu (član 150. ovog zakona);

- plan i program posebnih oblika stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika, kao i način obavljanja stručnog usavršavanja, te sadržaj i izgled certifikata o obavljenom stručnom usavršavanju (član 151. stav 4. ovog zakona);
- plan i program edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, kao i specijalizacije iz zdravstvenog menadžmenta, način obavljanja edukacije i specijalizacije iz zdravstvenog menadžmenta, uvjeti koje moraju ispuniti zdravstvene ustanove, odnosno fakulteti kojima se povjerava javno ovlaštenje za obavljanje odgovarajućih stručnih poslova, te način njihove verifikacije od Federalnog ministarstva, javno oglašavanje edukacije, odnosno specijalizacije iz zdravstvenog menadžmenta, mogućnost učenja na daljinu (član 152. stav 4. ovog zakona);
- kriteriji za prijem specijalizanata, odnosno subspecijalizanata, uvjeti za zdravstvene ustanove i fakultete zdravstvenog usmjerenja u kojima se obavlja specijalizantski, odnosno subspecijalizantski staž, kao i postupak njihove certifikacije, način obavljanja specijalizantskog odnosno subspecijalizantskog staža, uvjeti za obavljanje specijalizantskog odnosno subspecijalizantskog staža u inozemstvu, polaganje specijalističkog odnosno subspecijalizantskog ispita, odnosno ispita iz subspecijalizacije, način i postupak priznavanja vremena provedenog na postdiplomskom studiju u specijalizaciju odnosno subspecijalizaciju, troškove obavljanja specijalizantskog odnosno subspecijalizantskog staža i polaganja specijalističkog odnosno subspecijalizantskog ispita (član 155. stav 2. ovog zakona);
- lista ispitivača za specijalističke i subspecijalističke ispite (član 157. stav 3. ovog zakona);
- uvjeti i način priznavanja specijalističkog odnosno subspecijalizantskog staža, kao i način priznavanja specijalističkog odnosno subspecijalizantskog ispita obavljenog i položenog u inozemstvu (član 158. stav 5. ovog zakona);
- način i postupak odobravanja specijalizacije odnosno subspecijalizacije kao i način polaganja specijalističkog odnosno subspecijalizantskog ispita za strane državljanke (član 159. stav 3. ovog zakona);
- način i postupak odobravanja specijalizacije odnosno subspecijalizacije kao i način polaganja specijalističkog odnosno subspecijalizantskog ispita za državljane Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na teritoriji Federacije, na osobni zahtjev (član 160. stav 3. ovog zakona);
- kriteriji i postupak za dodjelu naziva primarijus (član 161. stav 4. ovog zakona);
- uvjeti za obavljanje privatne prakse, uvjeti za obavljanje privatne prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom, kao i uvjeti za grupnu praksu (član 165. stav 2., član 169. stav 2. i član 170. stav 2. ovog zakona);
- način, postupak i uvjeti, kao i druga pitanja od značaja za organiziranje i obavljanje dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi (član 184. stav 7. ovog zakona);
- organiziranje i način rada kriznog štaba iz člana 187. stav 4. ovog zakona;
- način pregleda umrlih, te utvrđivanje vremena i uzroka smrti (član 210. ovog zakona).

U roku iz stava 1. ovog člana federalni ministar za obrazovanje i nauku donijet će pravilnik iz člana 111. stav 3. ovog zakona.

U roku iz stava 1. ovog člana federalni ministar će imenovati komitet i komisiju iz čl. 77. i 130. ovog zakona.

Svi propisi iz stava 1. ovog člana sadržavat će odredbe koje garantiraju jednake mogućnosti, zabranjuju diskriminaciju na osnovu spola i osiguravaju da se fizički podaci i informacije koje se prikupljaju, evidentiraju i obrađuju budu razvrstani po spolu.

Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana, osim odredbi koje su suprotne ovom zakonu, primjenjivat će se provedbeni propisi iz oblasti zdravstvene zaštite koji su se primjenjivali na teritoriji Federacije do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 237.

Postojeće zdravstvene ustanove i privatne prakse dužne su uskladiti svoju organizaciju i poslovanje sa odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu ovog zakona u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, uskladjivanje poslovanja apoteke zdravstvenih ustanova i privatne prakse magistara farmacije obavlja se na način i u rokovima predviđenim propisom o apotekarskoj djelatnosti.

Nosioci odobrenja za dopunski rad kojima je odobrenje izdato na osnovu propisa koji su bili u primjeni prije stupanja na snagu ovog zakona, dužni su se uskladiti sa odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu ovog zakona u roku od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana, kliničke ustanove koje su bile nastavna baza fakulteta zdravstvenog usmjerenja, u skladu sa ranijim propisima koji su uređivali ovu oblast, stupanjem na snagu ovog zakona dobijaju naziv univerzitetske bolnice sa obavezom da svoju organizaciju i poslovanje usklade sa odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu ovog zakona u roku od 36 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 238.

Do uspostavljanja modela porodične medicine na teritoriji Federacije poslove i zadatke porodične medicine mogu obavljati i doktori medicine, odnosno specijalisti opće medicine.

Organizacija ambulanti za specijalističko-konsultativne djelatnosti bit će usklađena sa modelom porodične medicine kada one budu uspostavljene na cijelom teritoriji Federacije.

Član 239.

Federalni zavod za javno zdravstvo obavljat će poslove i zadatke iz člana 116. stav 1. alineje 12., 13. i 14. do konačnog reguliranja obavljanja stručnih poslova iz oblasti zaštite od zračenja u skladu sa propisu kojim se uređuje zaštita od radijacione i nuklearne sigurnosti, kao i podzakonskim aktima donijetim na osnovu tog propisa.

Član 240.

Zdravstveni radnici kojim je priznata odgovarajuća stručna sprema na teritoriji Federacije, odnosno koji su stručno obrazovanje stekli u odgovarajućim školama zdravstvenog usmjerenja mogu i dalje obavljati poslove zdravstvene zaštite za koje se traži stručna sprema i koju imaju po propisima koji su vrijedili do dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 241.

Pripravnički, specijalizantski, odnosno subspecijalizantski staž i staž iz dodatne edukacije koji je započeo prema propisima koji su važili na teritoriji Federacije na dan stupanja na snagu ovog zakona, obavljat će se u skladu sa ovim zakonom, ako je to povoljnije za pripravnika, specijalizanta odnosno subspecijalizanta.

Član 242.

Odredba člana 156. ovog zakona primjenjivat će se do uvođenja doktorskog studija na fakultetima zdravstvenog usmjerenja.

Član 243.

Uvjet o znanju zdravstvenog menadžmenta, koji je predviđen za osobu koja konkuriše za direktora zdravstvene ustanove, u skladu sa članu 66. stav 6. ovog zakona, tražit će se u konkursnoj proceduri tek onda kada federalni ministar donese pravilnik iz člana 152. stav 4. ovog zakona u skladu sa ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.

Član 244.

Uvjet predviđen za obavljanje djelatnosti u zdravstvenim ustanovama iz člana 55. stav 1. tačka 5. ovog zakona primjenjivat će se nakon što AKAZ definira sistem sigurnosnih standarda u zdravstvenim ustanovama, te počne obavljati kontinuirano praćenje i procjenu sigurnosnih standarda u zdravstvenim